

t19_uniroots
(TMV2LXsTxje7t42aXLQZ5mj2xJzW78pHBfp)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v33_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_uniroots : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v6_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 \\ &X0) \wedge ((v33_algstr_0 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge \\ &((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 \\ &X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))))) \Rightarrow (u1_struct_0 X0 = k2_xboole_0 \\ &(u1_struct_0 (k1_uniroots X0)) (k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) \\ &(k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (X2 = k2_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. \\ (X3 \in X2) \Leftrightarrow ((X3 \in X0) \vee (X3 \in X1))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((\neg v6_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 \\ &X0) \wedge ((v33_algstr_0 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge ((v4_vectsp_1 X0) \wedge \\ &((v5_vectsp_1 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 \\ &X0) \wedge (l6_algstr_0 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (X1 \in u1_struct_0 \\ &(k1_uniroots X0)) \Rightarrow (X1 \in u1_struct_0 X0)) \end{aligned}$$